WIKIPEDIA

Mekwei

Mekwei (*menggwei*) er eit nimboransk språk som blir snakka på nordkysten av den indonesiske Papuaprovinsen på Ny-Guinea. Språket blir tala vest for Sentanisjøen, i landsbyane Maribu, Waibrong, Kendate og Sabron Dosay. Språket har ganske stor ordlikskap (60 %) med kemtuik.

Dei fleste mekweitalarar snakkar også indonesisk. Mekwei er rekna som eit døyande språk av *Ethnologue*.

Mekwei	
Klassifisering:	Nimboranspråk
Bruk	
Tala i:	Indonesia
Område:	Papuaprovinsen på Ny-Guinea
Mekweitalande i alt:	1200 (1987)
Språkkodar	
ISO 639-3:	msf

Kjelder

- Mekwei (http://www.ethnologue.com/language/msf) ved Ethnologue

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekwei&oldid=2489070»

Denne sida vart sist endra den 21. april 2013 kl. 13:24.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.